



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)

LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)

DIBATSELA 2019

MEPUTSO: 70

NAKO: Diiri tše 2

Palomoka ya matlakala a dipotšišo ke 22.

DITAELO LE TSHEDIMOŠO

1. Badišiša ditaelo ka šedi pele o thoma go araba dipotšišo.
2. O se ke wa leka go bala lephephe ka moka. Lebelela diteng letlakaleng le le latelago gomme o laetše dinomoro tša dipotšišo tša dingwalo tše o di badilego. Ka morago ga moo, bala dipotšišo gomme o kgethe tše o nyakago go di araba.
3. Lephephe le arotšwe ka DIKAROLO TŠE NNE:

KAROLO YA A:	Padi	(35)
KAROLO YA B:	Papadi/Terama	(35)
KAROLO YA C:	Kanegelokopana	(35)
KAROLO YA D:	Theto	(35)

4. Araba dipotšišo TŠE PEDI fela go tšwa DIKAROLONG TŠE PEDI.

KAROLO YA A: PADI
Araba potšišo ya 1 GOBA ya 2.

KAROLO YA B: PAPADI/TERAMA
Araba potšišo ya 3 GOBA ya 4.

KAROLO YA C: KANEGELOKOPANA
Araba dipotšišo KA MOKA.

KAROLO YA D: THETO
Araba dipotšišo KA MOKA.

5. Diriša lenaneotekolo.
6. Latela ditaelo ka šedi go KAROLO YE NNGWE le YE NNGWE.
7. Nomora dikarabo tša gago go swana thwii le ka fao dipotšišo di nomorilwego ka gona ka gare ga lephephe la dipotšišo.
8. Thoma KAROLO YE NNGWE le YE NNGWE letlakaleng LE LEFSA.
9. Kakanyo mabapi le taolo ya nako:
Šomiša tekano ya metsotso ye e ka bago ye 60 KAROLO LONG YE NNGWE le YE NNGWE.
10. Ngwala ka bothakga, ka mongwalo wa go balega.

LENANEOTEKOLO

KAROLO YA A: PADI

Araba potšišo E TEE.

NOMORO YA POTŠIŠO	MEPUTSO	NOMORO YA LETLAKALA
1. <i>Kgati ya moditi</i>	35	5
2. <i>Dilo tšela ke batho</i>	35	8

KAROLO YA B: PAPADI/TERAMA

Araba potšišo E TEE.

3. <i>Di šitile Phaahla</i>	35	11
4. <i>Ga le batswadi ba selo</i>	35	14

KAROLO YA C: KANEGELOKOPANA

Araba dipotšišo KA MOKA

5.1 'Le ge o ka nthaka ...!'	18	17
5.2 'O mo tšabe parapara!'	17	18

KAROLO YA D:THETO

Araba dipotšišo KA MOKA.

6.1 'Go pokolo'	18	20
6.2 'Motsemollakoma'	17	21

LENANEOTEKOLO/LENANEOTSHWAYOTSHWAYO

Dira leswao (✓) go lenaneotekolo le le latelago go kgonthišiša ge e ba o lateletše ditaelo gabotse.

KAROLO	NOMORO YA POTŠIŠO	PALO YA DIPOTŠIŠO TŠEO DI ARABJAGO	LESWAO (✓)
A: Padi	1.1–1.2 GOBA 2.1–2.2	1	
B: Papadi/Terama	3.1–3.2 GOBA 4.1–4.2	1	
C: Kanegelokopana	5.1 LE 5.2	1	
D: Theto	6.1 LE 6.2	1	

HLOKOMELA: Kgonthišiša gore o arabile dipotšišo go tšwa dikarolong TŠE PEDI fela.

KAROLO YA A: PADI

POTŠIŠO YA 1: KGATI YA MODITI – OK Matsepe

Bala ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo.

1.1 SETSOPOLWA SA A

Go ile mantšibua ao ba swanetšego go goroga ka wona ditaba tša ba ka mokgwa woo di ilego tša ronwa tša ba tša swanelwa, ka gore morwa wa Sefatamollo o ile ge mphato o eswa a ipega lenyora etšwe go be go tonya la mafelelo. O be a roromela eupša a tšhologa kudumela ye go sa tsebjego gore ke ya mohuta mang, a re go fiwa meetse ale a ipega go ba motho yo le 5 mo swerego go fetiša ge a a filwe, gona fao ba tlabega ba tlaela ba tlalelwā, feela ba khutšišwa ke gore mphato o ile ge o ušwa ke mollo ya ba go wa le go felela ga gagwe! Ka yeo nako ke ge ka moka ba le tlalelong e šoro, Sefatamollo a lla bjalo ka segotlane se se longwago ke phepheng yeo a lego ka tharing e tee nayo, motho wa batho a getlagetla a geremela kua le kua 10 bjalo ka kgomo yeo lebotlana la yona le rakeletšwego ke dimpša tše di le tlaleditšego gomme le bokolelago, feela gwa hwetšwa e le gore se se diregilego se ka se dirollwe ke motho. O ile a tla selekegela sa ruri ngaka ya gagwe ya re e tlile go mmea pelwanatšhwaana, fao gona le yena a se ke a senya sebaka sa go mo phuhunya ka lerumo le a bego a tlile go hlakela ka 15 lona ...

[Letl. 75]

- 1.1.1 Na ditiro tše di latelago tša Sefatamollo di mo tšweletša e le monna wa mohuta mang? (3)
- O hlabile ngaka ka lerumo a mmolaya.
 - O lla bjalo ka segotlane seo se longwago ke phepheng.
 - O tlogetše dialoga thabeng ntłe le go ba laela.
- 1.1.2 Ditiragalo tša setsopolwa se di na le khuetšo ya tikologo ya segologolo. Fahlela ka dintlhā TŠE NNE go netefatša se. (4)
- 1.1.3 Na mongwadi o šupa eng ka mebolelwana ye e latelago: (2)
- Go tšhologa kudumela.
 - Go mmea pelwanatšhwaana.
- 1.1.4 Moanegi ke yena a hlagišago mošomo wa gagwe pele ga mmadi. Ka dintlhā TŠE THARO hlatholla tema yeo e kgathwago ke moanegi. (3)
- 1.1.5 Molwantšhi wa sengwalo ke moanegwa yoo a lego kgahlanong le mogale/mogaleadi wa sengwalo. Na molwantšhi wa padi ye ke mang? Fahlela karabo ya gago ka lebaka. (2)

- 1.1.6 Ponelopele ke thekniki ye mongwadi a e dirišago ge a rata go tšweletša seo se tlogo diregago mafelelong ka moragonyana mo sengwalong. Ka dintlha TŠE PEDI akanya ponelopele ya gago mabapi le maitshwaro a Sefatamollo o lebeletše tiragalo ye e lego setsopolweng se. (2)
- 1.1.7 Na maikutlo a gago ke afe mabapi le seo se dirilwego ke Sefatamollo? Fahlela. (2)

LE

1.2 SETSOPOLWA SA B

'Naa molato ke eng ge o fihlola ka megokgo?'	
'Ga ke fihlole ka yona feela eupša ke laletše ka yona, ke bile ke letše ke gapa mašego ka yona'	
'Molato?'	5
'Botšiša yo a lego ka mo ngwakong.'	
'Wena mmagongwana! Mmagongwana wee!'	
'A nke o tšwele mono!'	
'Ke etla!'	
Aowa, a nke a tšwele ntlo go tle go kwewe gore molato ke eng, ka gore nnete gona le ge seboledi se hlwe se re botša gore mono lefaseng kgomo e tswaletšwe mphorogohlong wa dithaba e gana bašemanyana ba tšeа mohlana ka lebaka la ge e hlabo, re tla re re be re sa kgolwe ra be ra gapeletšega go kgolwa; gobane tše dingwe tša tšona ke bona bašemanyana ba ganago go o tšeа etšwe di sa hlabe- nka tlogue ke re eibile e le ditšupša.	10
Mmatshehla a a tšwe ka pela ka gore ka ge tiego e le motimetšane, go ka tlogue gwa tsena yo mongwe ka tše šele ya ba e le ge re wetše kua! O ile go tšwa, mmatswalagwe a re go yena:	15
'Naa go reng?'	
'Ka eng?'	
'Yokhwi a llago o hloma bjang?'	20
'Ga ke tsebe.'	
'O go boditše eng feela?'	
'Neng?'	
'Ge a tsoga?'	
'Kae?'	25
'Anthe o tsoga kae?'	
'O be a swanetše go tsoga kae?'	
'Gona ka mo o tsogago ka ntshe!'	
'Ka lebaka la eng?'	
'Anthe?'	30

[Lett. 102–103]

- 1.2.1 Efa tswalano ya baanegwa ba go ya le ka moo o tsebago padi ye ka gona.
- (a) Mmatshehla le Nkgotlelele.
 - (b) Ntlogele le Mmatshehla.
 - (c) Nkgotlelele le Sefatamollo. (3)

- 1.2.2 Kgetha tlhalošo ya maleba go tšwa go KHOLOMO YA B gomme o e nyalantše le leina ka go KHOLOMO YA A. Ngwala fela tlhaka (A–E).

KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
1. Mmatshepho	A O belege lehwepe
2. Tetedi	B Ngaka ya setšo
3. Thibathibetša	C Timamello
4. Khunollamoraba	D O laola bašemane fela
	E O tšhabile bogadi

(4 x 1) (4)

- 1.2.3 Thulano ke kgakgano yeo e bago gona magareng ga baanegwa goba baanegwa le dikgopoloo. Na thulano yeo e tšwelelagoo magareng ga Thibathibetša le Mmatshehla ke ya mohuta mang? Fahlela karabo ya gago.

(2)

- 1.2.4 Ka dintlha TŠE PEDI hlaloša seo se hloholeeditšego tiragalo ye e lego setsopolweng se.

(2)

- 1.2.5 Na moyo wo o fokago setsopolweng se ke wa mohuta mang? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI.

(3)

- 1.2.6 Go ya ka tsebo ya gago ya puku ye gotee le Molaotheo wa Afrika Borwa, na Mmatshehla o kgahlanong le karolwana efe ya molaotheo?

(1)

- 1.2.7 Re alele molaetša wa padi ye go ya ka tsebo ya gago ya padi ka dintlha TŠE PEDI.

(2)

[35]

POTŠIŠO YA 2: DILO TŠELA KE BATHO – MC Mphahlele

Bala ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo.

2.1 SETSOPOLWA SA C

Go bontšha gore ke yena motho wa maemo mokgomana Mashudu Makhado o ile a kaola mosadi wa Bammala; ke gore Lekhalate. Taba yeo o e dirile mosadi a sa phela. Ge a šetše a boa Lekhalateng leo la gagwe, o be a sa swarege. Le ge e le dinako tša dipoko le baloi, o be a swanetše go no hwetša mosadi wa gagwe a sa kokobane, a mo letetše. Go fihla mo seferong e be e le go letša naka gomme mosadi a tšwa ka lebelo go tla go bulela sefatanaga le go tswalela ge a se na go sobelela ka karatšheng. Moisa ge a etšwa ka mmotorong o be a sa tswalele lemati la karatšhe. Mosadi o tla šibašiba a tla a le tswalela, a kitimela ka khitšhing go ruthetša dijo ka gore komangkanna o be a re yena ga a je dijo tša go tonya, ga se yena kolobe. Ge dijo di sa 10 ruthela, mosadi o tla tšea dinotlelo go ya go notlela sefero le karatšhe.

Go boa moo ke go sola dijo tša go fiša le go di bea pele ga tšhakala. Yena o be a na le maina a mararo. Ba lapa ba be ba mmitša 'mokgalabje' le ge a no ba le mengwaga ye masometharopedi fela; le lengwe e le 'setšene' ...

[Letl. 3]

- 2.1.1 Go ya ka setsopolwa se Mashudu o fetošitše mosadi wa gagwe lekgoba. Efa mehlala YE MERARO go tšwa setsopolweng se go tiišetša seo. (3)
- 2.1.2 Ditiragalo tša setsopolwa se di diragala tikologong ya sebjalebjale. Efa dilo TŠE NNE go tšwa setsopolweng se. (4)
- 2.1.3 Na mongwadi o šupa eng ka polelo ye e latelago?
- (a) Go kaola.
 - (b) Go šibašiba. (2)
- 2.1.4 Moanegi ke yena a hlagišago mošomo wa gagwe pele ga mmadi. Ka dintlha TŠE THARO hlatholla tema yeo e kgathwago ke moanegi. (3)
- 2.1.5 Molwantšhwa wa sengwalo ke moanegwa yoo ditiragalo tša puku di dikologago godimo ga gagwe go tloga mathomong a puku go fihla mafelelong. Na molwantšhwa wa padi ye ke mang? Fahlela karabo ya gago ka lebaka. (2)
- 2.1.6 Pонелопеле ke thekniki ye mongwadi a e dirišago ge a rata go tšweletša seo se tlogo direga mafelelong ka moragonyana mo sengwalong. Ponelopele ya gago mabapi le go ratana ga Mashudu le Meisie ke efe? Efa dintlha TŠE PEDI. (2)
- 2.1.7 Na maikutlo a gago ke afe mabapi le banna ba go swana le Mashudu ka tshwaro ya bona go basadi? Fahlela. (2)

LE

2.2 SETSOPOLWA SA D

Gape Makgowa a be a sa reke magobe. Bjale bogobe ge bo šetše bo be bo sa lahlwe, bo bewa gomme e tla re letšatši le le latelago bja lahlwelwa ka meetseng a go bela, bja fehlwa lefsa. Ge bo sa loye ba be ba foketsa butswana, bja napa bja loya, bja kwala monkgo wo mo bose wa bogobe. Maano a mangwe e be le go bo sola bo fiša. Gona moo Maafrika a be a tla reka le nama ya go bešwa, ba tšwela ntle, ba dula setupung sa lebenkele leo, ba ja, ba ipshina, ba be ba itatswa menwana. Ge ba feditše ba be ba fologetša ka mageu goba Coca-Cola ya go tonya. Taba ya go rekišetšwa dijo tša maabane goba tša maloba le go jela kua ntle e be e kokonela morwa Makhado eupša a no kgotlelela go swana le ge a sa šoma polaseng ya van Niekerk kua Louis Trichart le moepong wa Atok ...

Mukhabudi o ile a ipotšiša dipotšišo tše mmalwa pele a apola paki ye tšhweu ya boweithara, a e lahlela fase, a etšwa ka dikgoro. O rile go dira bjalo a napa a leba dinamelweng, a fihla a swara thekisi ya go leba Turfloop. Ya ba e le la mafelelo Mukhabudi a beile leotwana la gagwe ka khefing ya Popo. Popo le yena o ile a šala a maketše ...

[Letl. 61-62]

- 2.2.1 Efa tswalano ya baanegwa ba go ya le ka moo o kwešišago padi ye ka gona.
- (a) Mukhabudi le Lufuno
 - (b) Mmaphefo le Mukhabudi
 - (c) Mashudu le Mapelo
- (3)
- 2.2.2 Kgetha tlhalošo ya maleba go tšwa go KHOLOMO YA B gomme o e nyalantšhe le leina ka go KHOLOMO YA A. Ngwala fela tlhaka (A–E).
- | KHOLOMO YA A | KHOLOMO YA B |
|---------------------|---------------------|
| 1. Mashudu | A Rapolasa |
| 2. Savimbi | B Rakgwebopotlana |
| 3. van Niekerk | C Setšene |
| 4. Mmaphefo | D Lephodisa |
| | E Hlogo ya sekolo |
- (4 x 1) (4)

- 2.2.3 Thulano ke kgakgano yeo e bago gona magareng ga baanegwa goba baanegwa le dikgopoloo. Go ya ka tsebo ya gago ya padi ye, thulano yeo e tšwelelago magareng ga Popo le mošomedi wa gagwe ke ya mohuta mang? Fahlela karabo ya gago.

(2)

- | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.2.4 | Hlaloša seo se hloholeeditšego thulano yeo e lego setsopolweng se ka dintlha TŠE PEDI. | (2) |
| 2.2.5 | Moya wo o fokago setsopolweng se ke wa mohuta mang? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI. | (3) |
| 2.2.6 | Na o nagana gore tiragalo ye e lego setsopolweng se e gata ka mošito o tee le molaotheo wa naga? Fahlela ka lebaka. | (1) |
| 2.2.7 | Re alele molaetša wa padi ye go ya ka tsebo ya gago ka dintlha TŠE PEDI. | (2)
[35] |

PALOMOKA YA KAROLO YA A: **35**

KAROLO YA B: PAPADI/TERAMA

POTŠIŠO YA 3: *DI ŠITILE PHAAHLA – SN Tseke*

Bala ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo.

3.1 SETSOPOLWA SA E

(Kantorong ya hlogo ya sekolo. Ba a kokota, ba a dumelēlwa, ba a tsena, gomme Monawa o ala ditaba.)

MONAWA: Mong wa rena, re go tlišetša tše bodila kudu lehono, gomme re holofela gore le tla di theeletša, la re rarollela tšona. 5

MAŠUTŠA: Etla natšo monna, nako le yona o a bona e re eme ka phefong.

MONAWA: Sa mathomo, Namele o Iwele le Tlhakolane. Lebaka ke gore Namele o belaela gore Tlhakolane o le boditše gore lengwalo lela la barutwana la kgopelo ya gore dintlwana le meetse di be gona mo sekolong le ngwadilwe ke yena Namele. 10

Sa bobedi Tlhakolane o re Namele a hlokomele, a godiše masea ao yena Namele a a filego barutwana ba gago.

MAŠUTŠA: Ntwa ya bona ke e bone ke le kgojana, ka roma 15 Serepelele go bona, gomme a boa a mpotša gore ba tla tla ofising. Bjale tše ba di bakago tše di a mmakatša.

MOTŠHATŠHA: Le rena re tlabegile gore re kwa eng ya go swana le eng ge re le mo. A e ka ba ke nneta Tlhakolane ke yena a go boditšego gore Namele o ngwadile lengwalo? 20

MAŠUTŠA: Ke sa tla ka araba dipotšišo tše, a ke kgopele Morena Mokhuša ka motato a ke a tle ka mo. (O leletša Mokhuša, o a mmitša, gomme o fihla ka pela.)

[Letl. 93–94]

3.1.1 Kgetha tlhalošo ya maleba go tšwa go KHOLOMO YA B gomme o e nyalantšhe le leina ka go KHOLOMO YA A. Ngwala fela tlhaka (A–E).

KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
1. Tlhakolane	A Hlogo ya sekolo
2. Lefagwana	B Morutiši wa go lwa le morutwana
3. Mašutša	C Yo mongwe wa baemedi ba barutwana
4. Namele	D Kgarebe ya go lošwa ke Theepe
	E Motlatšahlogo ya sekolo

(4 x 1) (4)

- 3.1.2 Tsopola polelo ya Monawa yeo e laetšago gore ga go sa na nako. (1)
- 3.1.3 Molwantšhwa le molwantšhi ba kgatha karolo ye bohlokwa sengwalong.
- (a) Molwantšhwa ke moanegwa yo ditiragalo tša sengwalo di dikologago godimo ga gagwe. Na molwantšhwa wa tiragatšo ye ke mang? (1)
- (b) Molwantšhi ke moanegwa yo a emago kgahlanong le molwantšhwa. Na molwantšhi wa tiragatšo ye ke mang? (1)
- 3.1.4 Setsopolwa se se ka bapalega sefaleng. Tiiša se o lebeletše tše di latelago:
- (a) Baanegwa
- (b) Ditšupasefala
- (c) Poledišano (3)
- 3.1.5 Na moyo wo o fokago mo setsopolweng se ke wa mohuta mang? Fahlela. (2)
- 3.1.6 Ka dintlha TŠE PEDI hlahloša bokamorago bja ditiragalo tša setsopolwa se. (2)
- 3.1.7 Sehloa ke thulano ya mafelelo ka gare ga sengwalo. Ka dintlha TŠE PEDI tšweletša ka moo setsopolwa se se kgathago tema sehloeng sa papadi ye ka gona. (2)
- 3.1.8 Na ke tshwanelo gore Namele bjalo ka morutiši a bethe Thakolane? Fahlela ka mabaka A MABEDI. (2)

LE

3.2 SETSOPOLWA SA F

MORWADIHLARE:	(<i>O befetšwe, eupša o itshwere senna.</i>) Ke gore ka moka le ntahleditše le ntše le be le bona gore ga ke e rume gabotse? Le fele le nagana gore ga se ke rutege, ga ke yo mongwe wa bao ba tsebago melao ya sekolo yeo e ngwadilwego. Bjale le re ke reng nna 5 Morwadihlare?	5
KALELANE:	Aowa, aowa, mokgalabje! A ke re hlogo ya sekolo o re o ile ge a e sohla, a e šila ka meno a mogopolo a nnoši a hwetša nke kahlolo ga ya nepagala? Aowa, se e nametše thaba o e bona e hlotša.	10
MOHWITI:	Nna ke re hlogo ya sekolo e bolele le mohlahlobi wa sediko ka mogala, a mo kgopele go huduša Namele lehono ntle le lešata, gomme a mmotše ge lengwalo le le tseleng.	
KALELANE:	O nepile.	15
MORWADIHLARE:	Ke kwana le kgopolole yeo. Dira ka tsela yeo hlogo. (<i>Mašutša o retha mogala, gomme o boledišana le Mohlahlobi.</i>)	
SEGABOTŠA:	Ke ga Mohlahlobimogolo fa, ke bolela le mang?	
MAŠUTŠA:	Ke Mašutša a bolelago. Ke nyaka thušo ya 20 tšhoganetšo mabapi le khudušo ya Namele mo sekolong ka mathata ao le šetšego le a tseba.	20
SEGABOTŠA:	Yo mogolo ga a gona, eupša re tla go thuša.	
MAŠUTŠA:	Ke kgopela gape gore le re fe morutiši yo a tlago go tšea legato la gagwe.	25
SEGABOTŠA:	Re tla dira bjalo.	

[Letl. 106–107]

- 3.2.1 Na polelo ya Morwadihlare e tšweletša mohuta ofe wa thulano? Kgetha karabo ya maleba: (Thulanogare/Thulanontle) (1)
- 3.2.2 Tsopola seka go tšwa setsopolweng se o be o fe tlhalošo ya sona. (2)
- 3.2.3 Akaretša diteng tša setsopolwa se ka dintlha TŠE THARO. (3)
- 3.2.4 'MORWADIHLARE: (*O befetšwe, eupša o itshwere senna.*)' Ke maikutlo afe ao a tšweletšwago mo setsopolweng se? (1)
- 3.2.5 Papadi/Terama e itheilwe godimo ga poledišano. Efa mehola YE MENE ya poledišano. (4)
- 3.2.6 Kgegeotiragatšo e tšwelela ge molaetša o fihlišwa go babogedi go feta go mmapadi. Laetša ka moo setsopolwa se se tšweletšago kgegeotiragatšo ka gona. Fahlela ka dintlha TŠE THARO. (3)
- 3.2.7 Hlaloša ka fao leina la puku ye le nyalelanago le diteng ka gona. (1)
- 3.2.8 Na o bona sephetho seo se tšerwego sa go huduša Namele e le sa maleba? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI. (2)

[35]

POTŠIŠO YA 4: GA LE BATSWADI BA SELO – F Mothupi

Bala ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo.

4.1 SETSOPOLWA SA G

SETONGWANE:	Ke na le taba ye ke nyakago gore re bolele ka ga yona.	
NKARENG:	Ke ya mohuta mang yona yeo?	
SETONGWANE:	E mabapi le yo Pulane.	
NKARENG:	(O a <i>kgathola</i>) Ke gore ga go na letšatši le le ka hlabago la be la dikela o se wa bolela ka ngwana yo wa ka? 5	
SETONGWANE:	(O a <i>ithapeletša</i>) Aowa hle, mogatšake, a re tlogele ditshele re boledišane bjalo ka monna le mosadi.	
NKARENG:	Ke go theeditše, bolela nna ke nyaka go robala.	
SETONGWANE:	Mogatšake, ke be ke na le kgopolo ya gore Pulane a ye komeng ka gore e a wela ngwaga wo. 10	
NKARENG:	(O <i>šošobantšha sefahlego</i>) A ge o re re tlo bolela o ra ge o tlo bolela tšona tše?	
SETONGWANE:	Ee mogatšake, a ke re o godile ge a le bjalo?	
NKARENG:	Go gola gona o godile, eupša ga se a golela koma.	
SETONGWANE:	O ra bjang bjale, mogatšake? 15	
NKARENG:	O tloga o tseba gabotse gore nna le koma ga re nwešane meetse. Gaešita le yena Pulane o tloga a mpoditše tsebegokwa gore yena ga a ye komeng.	
SETONGWANE:	Oo, bjale ge a re ga a ye komeng, wena o kwana naye?	
NKARENG:	Eng? A ke re go thwe mmapelo o ja serati? 20	
SETONGWANE:	Oo, ke a bona bjale. Ke wena o dirago gore ngwana yo a be le matepe?	

[Letl. 35–36]

- 4.1.1 Kgetha tlhalošo ya maleba go tšwa go KHOLOMO ya B gomme o e
nyalantše le leina ka go KHOLOMO ya A. Ngwala fela tlhaka (A–E).

KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
1. Setongwane	A Moruti
2. Nkareng	B Mogwera wa Nkele
3. Pulane	C O nyaka go iša ngwana komeng
4. Moloki	D Ke modumedi, tša dikoma ga a di kwešiše
	E Mogwera wa Setongwane

(4 x 1) (4)

- 4.1.2 Tsopola polelo ya Nkareng yeo e laetšago gore ga a kwane le
ditaba tša dikoma. (1)

- 4.1.3 Molwantšhwa le molwantšhi ba bapala karolo ye bohlokwa sengwalong.
- (a) Molwantšhwa ke moanegwa yo ditiragalo tša sengwalwa di dikologago godimo ga gagwe. Na molwantšhwa wa tiragatšo ye ke mang? (1)
- (b) Molwantšhi ke moanegwa yo a emago kgahlanong le molwantšhwa. Na molwantšhi wa tiragatšo ye ke mang? (1)
- 4.1.4 Setsopolwa se se ka bapalega sefaleng. Tiiša se o lebeletše tše di latelago:
- (a) Baanegwa
- (b) Ditšupasefala
- (c) Poledišano (3)
- 4.1.5 Na moyo wo o fokago mo setsopolweng se ke wa mohuta mang? Fahlela. (2)
- 4.1.6 Bokamorago ke kgopolokgolo goba setatamente se se nyalantšhwago le go laola papadi/padi. Ka dintlha TŠE PEDI hlaloša bokamorago bja ditiragalo tša setsopolwa se. (2)
- 4.1.7 Sehloa ke thulano ya mafelelo ka gare ga sengwalo. Ka dintlha TŠE PEDI tšweletša ka moo setsopolwa se se kgathago tema sehloeng sa papadi ye ka gona. (2)
- 4.1.8 Na ke tshwanelo gore batswadi ba gapeletše bana go ya komeng? Fahlela ka mabaka A MABEDI. (2)

LE

4.2 SETSOPOLWA SA H

(Lapeng la Setongwane, mesong. Ka moraleng go dutše Pulane godimo ga setulo. Sefahlego sa gagwe se šišitše ka manyami.)

PULANE:	(O hlonamile ebole ka pelo) Ke a makala gore na Tate o rata tšelete bjang mo a bilego a sa nyake ge ke swariša Phafana? Ga ke kgone go kwešiša gore na o a lemoga gore o ntłhorisa moyeng? A gona o reng a gana le ge ke re ke botša mma? E sego gore ke yena a kwanego le Phafana gore a ntire bošula bjo? Ke thoma go belaela gore a ka be a ... (<i>Lebati le a bulega</i>)	5
NKARENG:	Ao Pulane, o reng o itswaleletše ka mo moraleng e sa le mesong ka tsela ye?	10
PULANE:	Mokgwa ga ke ikwe gabotse mmeleng, mma.	
NKARENG:	A mmele wa gago o hloma bjang?	
PULANE:	Ke no re ge ke tsoga ka o kwa o hlakahlakane o ka re ke be ke bethwa ka dinotwana.	15
NKARENG:	Gona hlapa o ye kua kliniking, mohlomongwe ba ka go nea dipilisana wa ba kaone.	
PULANE:	Aowa Mma, go ya kliniking e tlo no ba go ipolaiša mosepelo wa lefela.	
NKARENG:	Ka eng bjale Pulane?	20
PULANE:	Kliniki yela e no phela e se na dihlare matšatšinyana a.	
NKARENG:	A bjale o tlo fetša ka go reng?	
PULANE:	Ke tlo ba kaone, mma.	
NKARENG:	Ge o realo gona ga ke na molomo, (<i>Setunyana</i>).	

[Letl. 55–56]

- 4.2.1 Na polelonoši ya Pulane e tšweletša mohuta ofe wa thulano? Kgetha karabo ya maleba: (Thulanogare/Thulanontle) (1)
- 4.2.2 Ngwala seka go tšwa polelong ya Nkareng ya mafelelo o be o fe tlhalošo ya sona. (2)
- 4.2.3 Akaretša diteng tša setsopolwa se ka dintlhla TŠE THARO. (3)
- 4.2.4 'PULANE: (*O hlonamile ebole ka pelo*)'. Ke maikutlo afe ao a tšweletšwago mo? (1)
- 4.2.5 Papadi/Terama e ithekgle godimo ga poledišano. Efa mehola YE MENE ya poledišano. (4)
- 4.2.6 Kgegeotiragatšo e tšwelela ge molaetša o fihlišwa go babogedi go feta go mmapadi. Laetša ka moo setsopolwa se se tšweletšago kgegeotiragatšo. Fahlela ka dintlhla TŠE THARO. (3)
- 4.2.7 Hlaloša ka fao leina la puku le nyalelanago le diteng tša papadi ye ka gona. (1)
- 4.2.8 Na o bona sephetho sa go swarwa ga Nkareng le Setongwane e le sa maleba? Fahlela ka dintlhla TŠE PEDI. (2)

[35]

PALOMOKA YA KAROLO YA B: 35

KAROLO YA C: KANEGELOKOPANA

POTŠIŠO YA 5: KHUPAMARAMA – Mamphoku Mamabolo

5.1 'LE GE O KA NTHAKA ...!' – MJ Tautsoala

SETSOPOLWA SA I

Gatee fela Mathintha a be a bolela mantšwana a:

'E bago maraga a o a dirago ka mo lapeng le la ka ke a mohuta mang? O tloga o nnyaditše a ke re? O gopola gore motse wo wa ka ke wa mašoboro le mathumaša eye! Ke re o be a betše, a fufula bogale bjalo ka tau.

'Tate hle, ke phošo. Ke no bona e šetše e diregile. Aowi, hle! Ntshwarele, 5 ga nke e senya e sa agela rrawešo.' Gwa fetola Mahlomola a tšhogile moo e bilego a be a roromela šegong bjoo bja go fiša.

'O duletše gore rrawešo rrawešo. Ke rrako nna? Mola ke re ke tla go phutha wa phuthega, o dira ditšhilatšhila ka lapeng la ka! O dira dilo tše di dirwago ke rrako yo ke sa mo tsebego. Bjale lenkgeretla leo o nago nalo ke la ga mang goba ke mang?' Ge a botšiša a ilale o be a hlabiliešata leo le bego le ekwa le ke mofeti wa tsela. 10

'Aowi! Ke a kgopela hle rrawešo! Se mpefelele ka tsela ye. Ke a bona gore ke dirile phošo. Ke a go rerešetše rrawešo!'

'O mpotša ditšiebadimo fela, wena o swanetšwe ke go ntšwela motse. Ka mo lapeng la ka ga ke sa go nyaka le gatee. Ke go bone kgale gore o tlile go ntshenyetše bana. 20

[Letl. 84]

- 5.1.1 Tsopola sekapolelo seo se laetšago gore Mathintha o be a befešwe o be o fe mohuta wa sona. (2)
- 5.1.2 Akaretša dikgopololo tša setsopolwa se ka dintlha TŠE PEDI. (2)
- 5.1.3 Thulano ke kgakgano yeo e bago gona magareng ga baanegwa goba baanegwa le dikgopololo. Laetša mohuta wa thulano wo o tšwelelago setsopolweng se. Fahlela. (2)
- 5.1.4 Laetša moanegwa yoo e lego molwantšhi setsopolweng se. (1)
- 5.1.5 Bokamorago ke kgopolokgolo goba setatamente se se nyalantšhwago le go laola padi. Ka ntlha E TEE hlaloša bokamorago bja ditiragalo tša setsopolwa se. (1)
- 5.1.6 Ka dintlha TŠE PEDI laetša ka moo leina la moanegwa, Mahlomola, le nyalelanago le ditiragalo tša kanegelokopana ye. (2)
- 5.1.7 Ka dintlha TŠE PEDI hlaloša kgopololo ye e tšweletšwago ke tšhomiso ya mantšu a: 'O gopola gore motse wo wa ka ke wa mašoboro le mathumaša'. (2)
- 5.1.8 Tšweletša mehola YE MEBEDI ya poledišano. (2)
- 5.1.9 Na ke tshwanelo gore Mathintha a rake Mahlomola ka gae? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI. (2)

- 5.1.10 Na molaetheo wa naga ya Afrika-Borwa o reng mabapi le tshwaro goba kgodišo ya bana? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI. (2)

LE

5.2 **'O MO TŠHABE PARAPARA!' – M Mamabola**

SETSOPOLWA SA J

'Ge ke sa phela gona, nka se tsoge ke itebaditše pholo ya ka. O tla re ge o re ke dipitsi wa bona ka mebala.'

Gona fao go napile gwa tsoga ntwa ya mahlomahubedu. Mokgalabje Sethekhu o napile a konya Mampara hlogo ka bokamorago bja sethunya seo, monna a gana go topelwa ke bofšega. Ba rile mola ba swanetše gore ba solelane tša ka diatleng tša bona gabotse, banna ba bangwe bao ba bego ba le kgauswi ba ba lamola. Sethekhu a be a gwataka a lebile seboba sa gagwe, a bile a se kgotla go nkga thaere.

5

Mokibelong wa yona beke yeo ya gore mokgalabje Sethekhu a phonyokga diatla tša kgolego le morwa wa gagwe, morwedi wa gagwe wa go latela Kgokološane o napile a fišafiša. Ba re ba sa re ke go fišafiša batho ba kgobe, maoto a thoma go rokologa le go tšwa diphotophoto tša madi. Ba rile ge ba re ba rwalela ngwana sepetlele, ba palelwa ke go diša ge ba nyako tamiša difero tša sepetlele. Hlogo yeo ya Bahlaloga e fihlilwe, gwa šala semaka bathong.

10

Bjala bja setšila bo hlotlilwe le letšatši la morero la fihla. Ba apotše mašela a maso, ba swana le batho ba bangwe.

[Letl. 207]

- 5.2.1 Kgetha tlhalošo ya maleba go tšwa go KHOLOMO YA B gomme o e nyalantše le leina ka go KHOLOMO YA A. Ngwala fela tlhaka (A–E).

KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
1. Sethekhu	A Kgoši ya Seokela
2. Khazoro	B Morwa wa Sethekhu
3. Mafoša	C Tatago Kgokološane
4. Kgokološane	D Mmago Sethekhu
	E Motswala wa Mampara

(4 x 1) (4)

- 5.2.2 Ditiragalo tša setsopolwa se di diragala tikologong ya sebjalebjale. Fahlela ka dintlha TŠE THARO. (3)

- 5.2.3 Go ya ka wena, o bona Sethekhu e le motho wa mohuta mang setsopolweng se? Efa lebaka. (2)
- 5.2.4 Moanegi ke yena a hlagišago mošomo wa gagwe pele ga mmadi. Ka dintlha TŠE THARO laetša tema yeo e kgathwago ke moanegi mo kanegelokopaneng ye ya 'O mo tšhabe parapara'. (3)
- 5.2.5 Morero ke kgopolokgolo goba kgwekgwe yeo mongwadi a ratago go e tšweletša mo sengwalong. Morero wa kanegelokopana ye ke bosenyi ga bo lefe. Ka dintlha TŠE PEDI hlaloša ka moo diteng tša setsopolwa se di nyalelanago le morero wa kanegelokopana ye ka gona. (2)
- 5.2.6 Ka dintlha TŠE THARO ahlaahlha sephetho seo o bego o ka se tšeage o be o le Mampara o utsweditšwe kgomo ke Sethekhu. (3)

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 35

KAROLO YA D: THETO

DIRETO TŠA SESOTHO SA LEBOA – Prof. DM Kgobe

POTŠIŠO YA 6

Araba dipotšišo KA MOKA.

- 6.1 Bala sereto sa ka tlase gomme o arabe dipotšišo tša go se latela.

GO POKOLO – OK Matsepe

- 1 Go go makala go fetša nka se ke,
- 2 Gore sefapano o se belegetše eng.
- 3 Na se lebetšwe go wena e seng
- 4 Neng ka ntle ga letšatši lela ke se seke?
- 5 O dungwa ke nna , maaka ga a botse,
- 6 Ka sona o tla tsena le nna ke a bona.
- 7 A ke go amogetše, le nna o tla mpona,
- 8 Go Mo khunamela go nkweša bose.
- 9 Magetleng le nna a ke se rwale,
- 10 Kgopolong ke be yo ke hlatswegilego.
- 11 E sego gore go go tsebafela ke se ke se dirilego,
- 12 A ke sepedišane le wena ke be wa gago o nthwale.
- 13 O phate ya Yomogolo,
- 14 A ke go rete ka bjago bogolo.

[Letl. 41]

- 6.1.1 Potšišoretoriki ke potšišo ye e sa nyakego karabo. Tsopola mohlala wa potšišoretoriki ye e tšwelelago mo seretong se. (1)
- 6.1.2 Efa sebolepego sa ka ntle sa sereto se ka dintlha TŠE PEDI. (2)
- 6.1.3 Laetša lenaneo la morumokwano mothalothetong wa 1-4. (1)
- 6.1.4 Tsopola mohlala wa poeletšogare mothalothetong wa 6-7. (1)
- 6.1.5 Mošomo wa sešura ke go tliša khutšo mothalothetong go ya ka mošito wa tlhago wa polelo yeo. Efa mehlala YE MEBEDI ya karogano go tšwa seretong. (2)
- 6.1.6 Hlaloša gore moreti o šupa eng ka tšhomiso ya mothalotheto wa 2 le wa 13. (2)
- 6.1.7 Ka dintlha TŠE PEDI akaretša methalotheto ya 8-10. (2)
- 6.1.8 Ke moyo ofe wo o fokago seretong se? Fahlela ka dintlha TŠE PEDI. (3)
- 6.1.9 Ka dintlha TŠE PEDI ahlaahla molaetša wo o tšweletšwago ke sereto se. (2)
- 6.1.10 Na maikutlo a gago ke afe mabapi le sereto se? Fahlela. (2)

LE

6.2 Bala sereto sa ka tlase gomme o arabe dipotšišo tša go se latela.

MOTSEMOLLAKOMA – NS Puleng

- 1 Ba tlide ka diphatšamaru le maselawatle,
- 2 Bangwe dinao tša ba kuka tša ba goroša.
- 3 Ba tlide ka dikoloyana le difatanaga,
- 4 Bangwe ka metsekedi le ditimela,
- 5 Ba tshetše matsha le mawatle ba rutha,
- 6 Ba nanoga ka matši le dithokgwa,
- 7 Ba namela meboto le meedi ka tshepo;
- 8 Go bona lehutšo le kaaka legonono.

- 9 Ba tšwa khutlonne tša lefase,
- 10 Mebotong ya khutšo ya boTranskei,
- 11 Ba tšwa Taung gaMoletsane Lesotho,
- 12 Bangwe masoding a bofanego a Batswana;
- 13 Ba tšwa boZambezi ba tshetše Limpopo,
- 14 Ba tlide ka diketekete tša diketekete,
- 15 Ba tšwa boPotokise Bodikela bja Afrika,
- 16 Bangwe gae gaSekhukhune le gaMphahlele,
- 17 Le kua Swatseng bangwe ba phutše.

- 18 Ba tlide ka ditlhologelo tša mehuta,
- 19 Bangwe ba šikere, bangwe ba ikgonere;
- 20 Ba kgabile mafulomatala Motsemollakoma,
- 21 Ba phaletše nak'a phala e llile,
- 22 Ba tlogetše dirathana gae le diputswa.
- 23 Tshepo ke go hwetša dilatšatlalakgang.

- 24 O ba phuthile motsekgoparara,
- 25 Bangwe ba tsene maleng a naga,
- 26 Go epša taamane le gauta ka kholofelo.
- 27 Bangwe ke bomapalane, bangwe dikgotleletšamollo;
- 28 Bangwe ke baapei, bangwe ke balemi ba dirokolwana,
- 29 Bangwe ke bahlapetši ba meagomabaibai,
- 30 Ba swere tulamešidi gare ga mpa ya bošego,
- 31 Magetleng go lahletšwe jase ya setšhoni.
- 32 Go tsogwa ka ledimadimane ka diethiethi,
- 33 Go bakišanwa dirobobobo le ditšhutšhumakgala.
- 34 Ba mašeleng go namelwa dinamelwantef;
- 35 Ba re ba ikgaša phoka di sa wele
- 36 Kudumelatsheshla e boologe ka mokokotlo, ...

[Letl. 54–55]

6.2.1 Na ke mohuta ofe wa sereto? Kgetha magareng ga (A, B le C):

- A Lehlogelwa
- B Thetogale
- C Thetotumišo

(1)

- 6.2.2 Kgetha mehlala ya maleba go tšwa go KHOLOMO YA B gomme o e nyalantšhe le KHOLOMO YA A. Ngwala fela tlhaka (A–D).

KHOLOMO YA A	KHOLOMO YA B
1. Poeletšothomi	A Diphatšamaru/Maselawatle
2. Mainagokwa (Dibokantšu)	B Taung, masoding
3. Morumokwanogare	C BoPotokisi/gaSekhukhune
	D Bangwe ke

(3 x 1) (3)

- 6.2.3 Tsopola go tšwa temathetong ya 1–3 methalotheto ye e tšweletšago dikgopololo tše di latelago:

- (a) Ba tlie ba na le tshepo le kholofelo.
- (b) Ba fihlile ka bontši
- (c) Ba šiile bana gae le batho ba bagolo

(3)

- 6.2.4 Kelelothalo ke ge kgopololo ya mothalotheto wa ka godimo e tšwela pele mothalothetong wo o latelago. Ngwala kelelothalo ye e tšwelelagoo themathetong ya 4 o be o fe mohola wa yona.

(2)

- 6.2.5 Hlaloša mebolelwana ye:

- (a) 'Bangwe ba tsene maleng a naga'
- (b) '... gare ga mpa ya bošego'

(1)

(1)

- 6.2.6 Mo mothalothetong wa bo 19, 'Ba bangwe ba šikere, bangwe ba ikgonere' ke Oksimorone. Hlaloša gore Oksimorone ke eng, o be o laetše gore moreti o šupa eng ka yona bjalo ka ge e dirišitšwe.

(3)

- 6.2.7 Go ya ka tebelelo ya gago ahlaahla ka dintlhia TŠE THARO seo se ka hlagelago batho bao ba tlogelago malapa a bona ba e tla go nyaka mešomo 'Motsemollakoma'.

(3)

PALOMOKA YA KAROLO YA D: 35
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 70